

FRANCÉS FAVIÉ

Au Pintre, Jùli FLOUR,

*amistadousamen
dedique
aquest pichot librihoun
en souveni dis ouro requisto
que soun obro me fai viéure*

PREFAÇO

Siéu ni mantenèire, ni majourau, ni meme... capoulié (1), e n'en siéu pas de plagne, car s'aviéu lou malur d'èstre l'un o l'autre d'aquéli bràvi gènt poudriéu plus jamai m'esvarta dins l'independènci, santo e noblo mai que mai, que permès au pensaire d'espremi libramen ço que penso sèns aguè l'amarun d'èstre la risèio di pichot esperit. L'autre jour, sus la plaço dóu Reloge, rescountrère un de mi bons ami, tóuti se lou dison e sabe quand n'en vau lou pan.

— Hóu! mèste Favié, dequé devenès? Vous veson plus jamai à nòstis acampado.

— Rèste dins moun oustau: travaie.

— Qu dóumage! Un ome coume vous. Déurias vous proudurre, faire vèire quau sias. h! lou vesès pas proun: siéu coume tóuti de car et d'os, ni laid, ni bèu.

— N'es pas ço que vole vous dire. Un ome coume vous, de voste pès (me tastave li costo) un pouèto qu'a... un escrivan que... se ié prestavo soun ajudo, poudrié faire tant de bèn à nosto causo, à la causo santo que defenden tóuti, qu'aven tóuti sus li labro, dins lou cor, à la causo félibrenco, un pau malautouno, fau que vous lou digue, e que, desempièi quauque tèms, mau-grat nòstis effort e mau-grat touto la peno que prenen pèr la recala, pèr la sousteni, s'en vai anequelido e sèns saupre perqué ni d'ounte vèn soun mau.

(1) I'a rèn eici contro li felibre vertadié e n'es pas besoun d'espeluca ma prefaço. Ai trop de respet pèr li: Savinien, Savié de Fourvièro, Devouluy, Jouveau, Bouvet e tant d'àutri... pèr vougué dire, meme en galejant, lou countràri de ço que pense d'éli.